

## Hagai je agbalē

*Yoyɔ hena Yehowa fe Gbedoxo la tutu*

<sup>1</sup> Le Fia Darius fe dziɖuɖu fe fe evelia me le ɣleti adelia fe nkeke gbato dzi la, Yehowa fe gbe va to Hagai, nyagbloɖila la dzi na Yudatowo fe anyigbadzidulagã, Zerubabel, Sealtiel fe vi kple nunolagã Yosua, Yehozadak fe vi dzi.

<sup>2</sup> Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔe nye esi: “Ame siawo le gbogblom be, ‘Yeyixi mede ne woagbugbo nye gbedoxo atu o.’”

<sup>3</sup> Tete Yehowa fe gbe va to Nyagbloɖila Hagai dzi be,

<sup>4</sup> “De yeyixi de be miawo ya mianɔ afe nyuiwo me esi nye gbedoxo fe glikpowo gale nenema koa?”

<sup>5</sup> Azɔ la Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔ be, “Mibu ta me nyuie tso miafe zozome nɔti.

<sup>6</sup> Miefãa nuku tantan gake nuku ve adewo ko mienena. Miedua nu gake media fo na mi o. Mienoa nu gake media ko na mi o, mietaa avo gake medea dzo lame na mi o. Miexoa fetu ke deko mietsone dea kotoku nɔnɔ me.”

<sup>7</sup> Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔe nye esi, “Mibu ta me nyuie tso miafe zozome nɔti.

<sup>8</sup> Miyi de towo dzi ne miatso atiwo ve ne miatso agbugbo atu nye gbedoxoe. Ekema makpo nudzedze le enɔti woade bubu nɔnye.” Yehowae gblɔe.

<sup>9</sup> “Miele mɔ kpɔm na nu gedɛ, ke nu vɛ adɛ ko miekpɔ, eye ne mietsɔɛ va afe mee la, meɔɔa fufu deɛ, eye metɔna dɛ mia si o. Nu ka tae?” Yehowa Dzifovakɔwo fe Afetɔ lae gblɔɛ. “Elabena nye gbedoxɔ ganye gli gbagbã li ko, ke mia dome ame sia ame le viulim be miatso afe nyuiwo na mia dɔkuiwo.

<sup>10</sup> Esia tae dzifowo te zãmu mi eye anyigba gbe nukuwo nana mi dɔ.

<sup>11</sup> Meɔɔe gbe be ku nedɔ le agblewo kple towo dzi. Kudidi ana bli, wain yeye, ami kple miafe agblemenu bubuwo nagblɛ. Kudidi la nava amegbetɔwo, lãwo kple amegbetɔwo fe asinudɔwɔwɔ dɛ sia dɛ dzi.”

<sup>12</sup> Tete Zerubabel, Sealtiel fe vi, Yosua, Yehozadak fe vi, nunɔlagã kple ame mamleawo katã dɔ to Nyagblɔɔɔila Hagai fe gbedeasi si wòxɔ tso Yehowa, wo fe Mawu la gbɔ elabena woxɔɛ se be Yehowa, wo fe Mawu lae dɔɛ eya ta ameawo vɔ Yehowa eye wosubɔɛ.

<sup>13</sup> Le esia megbe la, Hagai, Yehowa fe ame dɔdɔ, tso Yehowa fe gbedeasi sia na ameawo, “Meli kpɔli mi,” Yehowae gblɔɛ.

<sup>14</sup> Ale Yehowa de dzo Zerubabel, Sealtiel fe vi, ame si nye Yudatɔwo fe anyigbadzidulagã kple Yosua, Yehozadak fe vi, nunɔlagã la kple ame mamleawo fe gbɔgbɔ me. Wofo fu eye wodze Yehowa, Dzifovakɔwo fe Afetɔ, wo fe Mawu la fe gbedoxɔ tutu gɔme

<sup>15</sup> le xleti adelia fe nkeke blaevɛ-vɔ-enelia dzi.

*Mawu do nɛtikɔkɔɛ nɔgbɛ na Gbedoxɔ yeye la*

Le Fia Darius fe dziɖuɖu fe fe evelia me,

## 2

<sup>1</sup> Le ɣleti adrelia fe nkeke blaeye-vo-ɖekelia gbe la, Yehowa fe gbe va to Nyagbloɖila Hagai dzi be,

<sup>2</sup> “Gblo na Zerubabel, Sealtiel fe vi, ame si nye Yudatowo fe anyigbadziɖulagã kple nunɔlaga Yosua, Yehozadak fe vi kple Yudatowo fe ame mamleawo eye nàbia wo be,

<sup>3</sup> ‘Mia dometo kae ate nu aɖo nku ale si gbedoxo la fe atsyɔ nɔ tsã la dzi? Aleke miele esia kpom fifiae? Ɖe wòɖi nane le mia nkumea?’

<sup>4</sup> Ke azo la, Oo Zerubabel, lé dzi ɖe fo eye nàdo nusẽ nu’ Yehowae gblɔe. ‘Sẽ nu, Oo Yosua, Yehozadak fe avi, nunɔlagã, sã nu, mi anyigbadzitowo katã eye miawo do.’ Yehowae gblɔe. ‘Elabena nye la meli kpɔli mi.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɔe.

<sup>5</sup> ‘Esiae nye nu si mebla kpɔli mi esi miedogbo tso Egipte be, nye Gbogbo la ano mia me. Migavɔ o.’

<sup>6</sup> “Esiae nye nya si Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la, gblɔ, ‘Madidi o la, mavuu dzifo kple anyigba, atsiafu kple fufuife siaa.

<sup>7</sup> Mavuu dukowo katã, woatsɔ wofe kesinonuwo ava afi eye gbedoxo la ayo kple nɔtikokoe.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɔe.

<sup>8</sup> ‘Klosalo la tonyee, eye sika hã tonyee.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɔe.

<sup>9</sup> ‘Gbedoxo yeye la fe atsyɔ gbo gbedoxo xoxoa fe atsyɔ nu sãa.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto

lae gbløe. 'Eye le tefe sia mako nye ñutifafa ðo.'  
Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gbløe."

*Yayrawo na ame siwo ñuti meko o*

<sup>10</sup> Le ãleti asiekelia fe ñkeke blaevè-vò-enelia  
dzi le Fia Darius fe fe evelia me la, Yehowa fe  
gbe va na Nyagblòdila Hagai be,

<sup>11</sup> "Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gbløe  
nye esi: 'Mibia nu si se la gblø la nunolawo,

<sup>12</sup> ne mia dometo ađe tso lã kòkòe ađe xatsa ðe  
efe awu me, eye wògblø be lã kòkòe sia ka abolo  
alo detsi, wain, ami alo nuđudu bubu ađe ñuti  
la, ðe wòwò nu siawo kòkòea?" "

Nunolaawo ðo enu be, "Ao."

<sup>13</sup> Hagai gabia be, "Ekema ne ame ađe ka asi  
ame kuku ñuti, eye wòzu ame makomako, hafi  
wòka asi nuđudu siawo fe ðe ñuti la, ðe nu  
siawo hã zu nu makomakoa?"

Nunolaawo ðo enu be, "E, wozu nu  
makomakowo."

<sup>14</sup> Azo Hagai gblø na wo be, "Yehowa be  
nenema ame siawo kple dukò sia le le nye  
ñkume. Nu sia nu si miewò kple nu sia nu si  
mieto sa vòe la ñuti meko o." Yehowae gbløe.

<sup>15</sup> " 'Eya ta, mibu ta me le nu siawo ñu nyuie  
tso fifia yina, mibu ale si nuwo nò hafi wođo kpe  
ðe kpe dzi hena Yehowa fe gbedoxò la tutu ñu.

<sup>16</sup> Tsã la, ne miedzidze bli dzidzenu blaevè  
da ði eye emegbe ne mietro yi ðadzidzee la  
dzidzenu ewo ko wòtsina. Nenema ke, le wain-  
fiawe, ne miedzidze wain ahago blaato da ði la,  
ahago blaevè ko wòtsina ne miegayi ðadzidzee.

17 Meda tohehe de miafe asinudowowowo katã dzi kple ñoviwo, ale miafe bli gblẽ le agble dzi eye tsikpe dza de miafe nukuwo dzi gake miegbe totro de ñunye.' Yehowae gbløe.

18 " 'Ke tso egbe, xleti asiekelia fe ñkeke blaevè-vò-enelia dzi, gbe si gbe wođo Yehowa fe gbedoxo gome anyi la, milé ñku de enu nyuie. Mibu enu kpò:

19 De nuku siwo wofãna la fe dewo ganò ava mea? Va se de fifia la, wainka, gboti, yevubodati kple amiti metse ku hađe o.

" 'Gake tso egbenkeke sia dzi la, mayra mi.' "

*Zerubabel, Yehowa fe ñkòsigè*

20 Yehowa fe gbe va na Hagai zi evelia le xletia fe ñkeke blaevè-vò-enelia dzi be,

21 "Gblò na Zerubabel, Yudatowo fe anyigbadzidulagã la be, mavubu dzifo kple anyigba.

22 Mamu fiadufewo fe fiazikpuiwo afu anyi eye makaka dzronyigbadzifiadufewo. Mamu tasiadamwo kple wo me nolawo afu anyi eye sowo kple wo dolawo atsrõ eye ame sia ame atsi ehavi fe yi nu."

23 Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gbløe nye esi, " 'Le ñkeke ma dzi la, matsò wò, nye dola Zerubabel, Sealtiel fe vi, Yehowae gbløe eye mawò wò nye ñkòsigèe elabena metia wò.' Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gbløe."

## **Biblica® Se aḍeke mebla Biblia zazã o Agbenya La™**

### **Éwé: Biblica® Se aḍeke mebla Biblia zazã o Agbenya La™ (Bible) of Ghana**

copyright © 1988, 2006, 2020 Biblica, Inc.

Language: evegbe

Contributor: Biblica, Inc.

Dowofe si na wò asi ka agbalē sia lae nye Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). Ne èdi be yeakpo laisensi alo mɔḍegbalē sia la, yi ḍe <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> alo nlo agbalē na Creative Commons Dowofea to adresi sia dzi: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica, Inc. na wode Biblica® kple efe dzesidenu agbalē me, eye woanlo agbalē axo mɔḍeḍe tso Biblica, Inc. gbɔ hafi woawo Biblica® fe dzesidenu la nu do. Le CC BY-SA fe mɔḍeḍe fe sewo nu la, àte nu azã agbalē sia me nyawo le do bubuwo wowo me gake ele be nàde dzezi Biblica fe dzesidenu la abe ale si wòle ene. Ne ètro asi le agbalē sia nu alo zãe le mɔ bubu nu la, ele be nàḍe Biblica® fe dzesidenu la ḍa. Ele be nàde dzezi totro siwo nẽwo la ḍe agbalē la me eye nàde dzezii be: “Àte nu akpo Biblica, Inc. fe do gbãto le [www.biblica.com](http://www.biblica.com) kple [open.biblefemaxee.com](http://open.biblefemaxee.com).”

Ele be nutonyenye fe dzezi nadze le agbalē la fe axa si tanya alo nutonyenye fe dzezi nona la ale:

Biblica® Se aḍeke mebla Biblia zazã o Agbenya La™

Nutonyenye © 1988, 2006, 2020 Biblica, Inc.

Biblica® Open Ewe Contemporary Scriptures™

Copyright © 1988, 2006, 2020 by Biblica, Inc.

Biblica, Inc. na Dowofe si Kpoa Nutonyenye kple Adzododo fe Nyawo dzi le Amerika la de “Biblica” kple efe dzesidenu agbalē me. Woaxo mɔḍeḍe na ezazã.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

Ele be nàna míafe asi naka wò agbalē la le laisensi alo mɔḍeḍe fe se (CC BY-SA) sia nu.

Ne èdi be yeana nyanya Biblica, Inc. tso agbalē sia zazã nu la, anyo be nàdo ta ḍe mía gbɔ le <https://open.bible/contact-us>.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: “The original work by Biblica, Inc. is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](http://open.bible).”

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Se aḏeke mebla Biblia zazā o Agbenya La™

Nutɔnyenye © 1988, 2006, 2020 Biblica, Inc.

Biblica® Open Ewe Contemporary Scriptures™

Copyright © 1988, 2006, 2020 by Biblica, Inc.

Biblica, Inc. na Dowɔfe si Kpɔa Nutɔnyenye kple Adzɔdodo fe Nyawo dzi le Amerika la de “Biblica” kple efe dzesidenu agbalē me. Woaxɔ mɔḏeḏe na ezazā.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-01

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 1 May 2025 from source files dated 1 May 2025

357b3e5f-5b9b-5166-bad7-01aa010d5029